

A Mga Tinugyanan diha sa Daang Tugon

❖ Mga Tinugyanan sa butang

- Sa Daang Tugon, ang mga tinugyanan mao kadtong gipiyalan sa “balay.” Sila ang nagdumala sa mga butang sa ilang mga agalon, ug gisaligan sila sa ilang mga agalon.
- Ang mga tinugyanan nanagbuhat sa ngalan sa ilang agalon, pagbuhat unsay iyang buhaton. Gisagop nila ang mga interes sa ilang agalon, ug wala nila gamita ang iyang kabtangan alang sa ilang kinaugalingon nga kalipayan.
- Adunay mga matinumanong mga tinugyanan sama ni Eliezer ug Jose (Genesis 15:2; 39:4), ug mga dili matud-anon sama ni Arza ug Sebna (1 Hari 16:9; Isaias 22:15-21).

B Mga Tinugyanan diha sa Bag-ong Tugon

❖ Mga matud-anon ug dili matud-anong tinugyanan

- Ang Bag-ong tugon nagatutok sa kaakohan sa tinugyanan. Ang matag tinug-yanan adunay kaakohan atubangan sa iyang agalon.
- Ang dili matud-anong mga tinugyanan ginasilotan (Lucas 12:45-47), apan sila sa gihapon makalingkawas sa espiritohanong pagkunhod (Lucas 16:8). Ang mga matud-anong tinugyanan ginadayeg, ug sila ginahatagan og mas daku nga mga responsibilidad (Lucas 19:17).

❖ Mga tinugyanan sa mga tinago sa Dios

- Ang Dios nagpadayag na og daghang kamatuoran, apan adunay wala Niya gipadayag, tungod kay dili nato kini masabtan (Deuteronomio 29:29). Adunay uban pang mga pagpadayag nga masabtan lamang nato sa tipik. Kana nga mga kamatuoran maoy “mga tinago.” (Roma 11:25; 1 Corinto 2:7; 1 Corinto 15:51; Efeso 1:9-10; Efeso 3:3-6; Efeso 5:31-32; Efeso 6:19; Colosas 2:2; 2 Tesalonica 2:7; 1 Timoteo 3:9; 1 Timoteo 3:16).
- Kita mga tinugyanan niana nga mga tinagong butang. Kinahanglan kita magpahat kanila ngadto sa uban bisan kon kita dili makasabot kanila sa hingpit.

❖ Mga tinugyanan sa espiritohanong kamatuoran

- Mga espiritohanong kamatuoran maoy mga gasa nga ginahatag sa Dios alang sa atong kaayohan. Kita usab mga tinugyanan alang kanila.
- Ang labing bililhon nga gasa mao ang pagtubos. Dili ba nimo ipahat ang maong usa ka dakung gasa, aron makadawat sab ang uban?
- Pamalandonga ang hinagiban sa Dios. Ang matag bahin niana nga hinagiban usa ka espiritohanon nga gasa nga ginahatag sa Dios kanato, ug kita mga tinugyanan alang niana nga mga gasa (Efeso 6:13-17).

C Mga tinugyanan karon

❖ Atong kaakohan ingon nga mga tinugyanan

- Ang pagkatinugyanan maoy usa ka daku nga kaakohan. Ang mga tinugyanan kinahanglan magdumala sa daghang kahinguhaan sa pag-angkon sa kinadak-ang ganansya alang sa ilang agalon.
- Busa, kita responsable alang sa matag butang nga ginahatag sa Dios kanato. Kana nagalakip sa materyal ug espirituwal nga mga gasa.
- Gawasnon kita sa paggamit sa atong mga kahinguhaan alang sa atong kaugalingong kaayohan o alang sa kaaoyhan sa Dios. Kinahanglan hinumduman nato nga kita manubag alang niini (Ecclesiastes 11:9).